

# Bagananwa History. K34/30

## HISTORY YA BAGANANWA BA-MALEBOGO.

ser 88/1  
AMO/60

[O-1b]

Mongwadi ke: Aaron.M. Mahapa,  
Manaka School,  
P.O. Blaauwberg,  
via Pietersburg.

1

Bagananwa ba ga Malebogo, ke basotho ba dulago na geng ya ba Malebogo. Mosate wa bôna o axilwe godimo ga dithaba tâ Blaauwberg. Efetsé ele mengwâga e mentfi ge ba cutse fao. Sebôkô sa bôna ke ditshwene (baboons) empa taba e makatfâng ke gore, ba ja tswene, ge ke ba botseéa gore na ke ka baka lang ge le ija tswene, gona ele sebôkô sa lona; ba mpoetsa gore leina le la ditshwene, ba le filwe ke batho, ka baka la gobane ba dula godimo ga dithaba bjale ka ditshwene.

Sebôkô sa bôna sa nnete ke diphuti (duiker) gomme ga gona Mogananwa e a jang phuti. Fela ge ba lotsha ba dumelwa ka gore "Agee!!! tswene". Setshaba sa Gananwa sena le batho ba ba ntéi. Gomme bao ba binang (those who dance) tshwene ke bôna ba Gananwa ba nnete.

2

### (Traditional History) Mo ba tswang bona.

Bagananwa ke seripa sa Bahurutsi, elego batho ba lelokô la Bakwena. Ba re kgofî ya bôna e ba kgônanang go e gopola ke Malete, yo a ileng a dula dithabeng tâ Machôna (Bechuanaland) le go fihla lehono di sa bitfwa dithaba tâ ga Malete.

Yena kgosi Malete ke ra-kgolo-khukhu (great-grandfather) wa kgofî ya rena e re bufang lehono e lego, kgofî Kgalufi Malebôgô. Kgofî Malete o be a na le barwa (rons) ba babedi, gomme yo monyenyanne ele yena kgofî ya rena, leina la gagwe a bitfwa Lebôgô. Lebôgô ya ba motho wa go loka, wa botho, wa bohlale. Ka baka leo batho ba bantfi mo setshabeng ba mo rata kudu, le so mo holofela. Mogola wa gagwe (the heir) a thoma go mo hloya ka go bôna gore batho ba bantfi ba rata Lebogo go fetifa yena.

3

Empa kgosi Malete ka ge e be e le monna yo bohlale, a iela a kgalema barwa ba gagwe, gore phapano ya bône e seke ya ifa pele. Ke yôna noko e uwe naga ya Transvaal ya lebowa (Northern Transvaal) go be gona le tlala le kômelelo e kgolo. Go hlokega ga dijo, gwa direga gore sehlopha (a party) sa batho ba ga Modjadji, se yo sela kwa nageng ya Malete, Batho na ba ga Modjadji ba be ba bapat  a megoma (hoe) gore ba humane dijo. Re tlwa gore ge ba fihla nageng ya Bahurutse, ba be ba fet  e ba nyaka go hwa ka tlala.

E mongwe wa sehlopha se, e be e le morwedi wa kgosi Modjadji. (Princess of the royal house of Modjadji). E be e le mositeana wa botre, gomme    Lebogo a mmone, a mo rata. A mo t  eyya (he took her) a ya le yena ka gabu. Gomme a mo fa dijo gomme mositsana a thaba gape. Lebogo a mmot  isa gore na dilo t  e le di bapat  ang t  e ke dilo mang? Gôna mohola wa t  ona ke eng? Ka gobane Bahurutse ba be ba sa treebe selo ka go lema. (the tribe knew nothing about agriculture). Ba be ba phela ka dinama (The tribe subsisted chiefly on meat). Mositsana eo a holofet  a Lebogo gore o tla mo ruta mohola wa mogoma, le gona a re o tla ruta batho ka moka ba Ga-Malete go lema le go bjala.

4

Ge nako ya go lema e fihla a bit  a sehlopha seo a t  wileng le sôna ga Modjadji gore ba yo lema. Gomme ge ba lema, basadi ba Bahurutse, ba yo ba bôna ba ba rega, le go ba kwera. Ge batho bao ba ga Modjadji ba bjet  e, dipeu mo fase, pula ya hlokega, gomme morwedi wa kgosi a bona gore modiro wa gagwe e tla ba wa lefela. (Her lesson would prove complete failure) ka baka leo a ya go Lebogg   a re: "O reng o sa re fe pula" (why don't you provide rain). Lebogg   a mmot  isa gore yena le bo tatagwe, ga ba treba go ne  a pula. Mositsana a bôna gore o swanetse go ruta Lebogo go ne  a pula gore thuto ya gagwe e tle e be ya nnate. Rena batho ba naga ye, re treba gore Modjadji ke yena Moroka e mogolo